

Sepedi

Leleme la Gae le Mabokgoni a Bophelo

2

Kotara 4



Morutwana: _____

2

Kotara 4

Sepedi

Leleme la Gae le Mabokgoni a Bophelo

Puku ya Mošomo ya Morutwana



Ditebogo

Tšweletšo ya lenaneo le la go kopantšha Leleme la Gae le Mabokgoni a Bophelo e dirilwe ke sehlopha sa Funda Wande ka tšhomišano le sehlopha sa ditsebi tša thuto ya motheo ya Kapa Bodikela, Kapa Bohlabela le Limpopo, dirutegi go tšwa diyunibesithing tša go fapafapana le barutiši dikolong.

Dipuku tše di kgonne go tšweletšwa ka lebaka la thekgo ya mašelang ya Allan Gray Orbis Foundation Endowment, FEM Education Foundation, Michael & Susan Dell Foundation le Zenex Foundation.

Diswantšho:

Ditebogo go Anja Stoeckigt ka seabe sa gagwe ka diswantšho tša motheo tše di hwetšagalago ka pukung ye.

Diswantšho tše dingwe di filwe ke:

Patrick Latimer: letlakala 11, 41,43, 45-46, 70 le 72; Crazy Cat: letlakala 17, 32, 116-121 le 145; Nelri Malan: letlakala 49,84,87 le 93; Alex Latimer: letlakala 55,64, 131 le 163; Jiggs Snaddon-Wood: letlakala 108, 154-159 le 171; Creative House: letlakala 179; Rassie Erasmus: Ditlhaka mantšu

Khabara: Anja Stoeckigt

Ditheto tša diswantšho:

WikiCommons: Letlakala 3: South African Tourism (Big Hole go la Kimberly), Letlakala 4: South African Tourism (Maphungubwe), Letlakala 6: Dareen Glaville (Sehlwaseeme sa Mandela go la KZN), Letlakala 7: South African Tourism (Robben Island), Letlakala 23: Picasa (Table Mountain Cable Car), Letlakala 40: David Stanley (bokgabo bja maswika), Letlakala 137: James St. John (mahlo a katse a go bonagatša), Letlakala 166: kunjan detroja (lenyalo la seHindu); Shutterstock: Letlakala 4: Ian Richter (Hartebeespoort Dam); Letlakala 5: Volodymyr Burdaik (Big 5); Letlakala 5: HomoCosmicos (Ditora tša Soweto), Letlakala 14: FrankRamspott (mmepe wa Afrika Borwa), Letlakala 23: LaylaBird (mosadi wa go thaba), Letlakala 29: ManoAfrika (Union Buildings), Letlakala 52: Maica (mongwalo wa go goga wa quill), Letlakala 90: Ig0Zh (letšatši ge le dikela), Letlakala 8: South African National Government (Seka sa Setšhaba); Letlakala 42: World Book Encyclopedia/Jade Koekoe (clay tablet ya go tšwa Mesopotamia); Letlakala 44: Leo Reynolds (dipoloko tša ditlhaka tša kota); Letlakala 67: Funda Wande Media Team (mmepe founong); NASA: Letlakala 90 (ngwedi), Letlakala 99 (Seteišene sa Lefaufau sa Boditšhabatšhaba); Letlakala 99: ESA/Hubble (dinaledi): Vincent van Gogh (Bošego bja Dinaledi)

WikiCommons: Yathin S Krishnappa (dimpšhe); Franz Xavar (dithetlwa tša naga), Prioryman (Sehlwaseeme sa Mandela), CSIRO (mohlwa), Chris Eason (ngwana wa nkwe); Biodiversity Heritage Library (hlware).

Diswantšho tše dingwe ka moka di šomišitšwe ka boleng bja maemo a godimo ke **Freepik**, **Rawpixel** le **Pexels**

www.fundawande.org

ISBN: 978-1-991225-24-5

Version 1: 2023



Motho mang le mang o dumeletšwe go **abelana** (go kopolla le go phatlalatša sedirišwa se ka tshepedišo goba sebopego sefe) goba go **amantšha** (go hlakantšha, go fetola le go tšwetša pele ka morero wo mongwe le mongwe), ge fela a ka leboga mošomo wa rena ka tsela ye: *Funda Wande, Sepedi Leleme la Gae le Mabokgoni a Bophelo, Puku ya Mošomo ya Morutwana, Mphato 2, Kotara 4, CC BY 4.0*

O seke wa tlatša ka mantšu goba polelo yeo e ka ganetšago ba bangwe seo laesense e se dumeletšego.


Tshedimošo ya go tlaleletša o ka e humana mo: <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Diteng


Beke 1	Afrika Borwa, legae la rena le le kgethegilego	1
Beke 2	Afrika Borwa, legae la rena le le kgethegilego	23
Beke 3	Go kgokagana	39
Beke 4	Go kgokagana	61
Beke 5	Go direga eng bošego	77
Beke 6	Go direga eng bošego	99
Beke 7	Diphoofolo tša bošego	115
Beke 8	Diphoofolo tša bošego	137
Beke 9	Dinako tša go kgethega le ba lapa	153



Diswantšho



Go Bala



Go Ngwala




Ditlhaka




Tsebo ya Go Thoma



Bokgabo bja Go
Diragatšha




Go Šoma o Nnoši



Khalara



Ngwala



Ripa

Afrika Borwa, legae la rena le le kgethegilego

Beke I le 2





Go ralala le naga ka bophara



Re tla dira okare re tšea leeto la go ralala le
Afrika Borwa?

Na ke dilo dife tša go kgahliša tšeo re ka di bonago
porofenseng ye nngwe le ye nngwe?

Go la Kapa Lebowa, molete wo o bitšwa Big Hole go la Kimberley. Molete wo e be e le moepo wa taemane gomme ga bjalo ke musiamo.



Kapa Bodikela e tsebega kudu ka botse bja yona bja tlhago.

Table Mountain go la Kapa e tumile lefaseng ka bophara.



Go la Lebowa Bodikela re ka ipshina ka dipapadi tša meetse letamong la Hartbeespoort. Letamo le le agilwe ka ngwaga wa 1896.

Go la Limpopo, re ithuta ka tllhabologo ya bogologolo go la Mapungubwe. Batho ba agile toropo mo mengwageng ye makgolo ya go feta.






Mpumalanga e tumile ka Kruger National Park, serapa sa diphoofolo se segolo mo Afrika Borwa.



Gauteng e na le mafelo a mantši a go kgahliša ao o ka a etelago. Mo go lego ditora tša meetse go la Soweto e be e le seteišeni sa go fehla motlakase. Matšatši a o ka kadiela ditoreng.



Ge re le tseleng ya go ya Foreisetata, re ka etela Golden Gate National Park. Dithaba tša gona di kganya bjalo ka gauta letšatšing.



Go la KwaZulu-Natal, go na le seswantšho sa go betlwa sa go kgethega seo se re thušago go gopola moporesidente wa rena wa pele, Nelson Mandela.

Kapa Bohlabela yona e na le dilo tše
botse tše ntši tšeo o ka di bonago.
Mabopo a Gqeberha ke mafelo a
mabotse moo o ka iketlago gona.



Ge re boela go la Kapa
Bodikela, re ka ithuta
kudu ka histori ya
Afrika Borwa ka go
etela sehlakahlaka sa
Robben Island.



A re ithuteng ka Afrika Borwa



Seka sa Setšhaba

Metsemešate:
Tshwane le Kapa

**Ditoropo tše dingwe
tša bohlokwa:**
Gauteng, Natala le
Bloemfontein

Diporofense:

Kapa Lebowa
Kapa Bodikela
Kapa Bohlabela
Lebowa Bodikela
Gauteng
Limpopo
Foreisetata
Mpumalanga
KwaZulu-Natala



Na re tšweletša eng?

- Go epa, gotšweletša
- Lefela, seenywa, swikiri

**Lewatle la
Atlantic**



Lewatle la India

Mawatle: Lewatle la
India, Lewatle la Atlantic

Tša boso:

- Karolo tše dintši tša Afrika Borwa: Pula ya selemo
- Kapa Bodikela: Pula ya marega

11

**Maleme a
semmušo**





khw
kgw



khwepane



kgwale



sekhwama



khwaere



khwelakhwela


khwa-mo-la

kgwe-kgwe


kgwe-bo



Lekhwadu o kgwatha kgwele ya maoto.



Mongwalo



Ss Ff

Lefoko: Lekhwadu o kgwatha kgwele ya maoto.



Ditlhaka ka motsotso o l

Thala motholadi.



Afrika Borwa e kgethegile

Nyalantšha diswantšho le mafoko.


Re na le ditšo
tše ntši tša go
fapafapana.

Re dumela gore
bašemane le
basetšana ba ka dira
mošomo wo mongwe
le wo mongwe.

Re na le maleme a II
a go fapafapana.

Re ka kgona go
kgetha baetapele
ba rena.

Ke nagana gore Afrika Borwa e kgethegile ka lebaka
la gore _____



Kgetha lentšu leo
le nepagetšego.



khwaere

kgwele



sekhwama



kgwedi




khwepane



kgwale



- 1 Khwepane ke phoofolo ya go nka kudu.
- 2 Koko o lota tšhelete ka gare ga _____.
- 3 _____ ke nonyana e botsana kudu.
- 4 Rakgadi ke moopediši wa _____ ya sekolo.
- 5 Tate o rata go raloka _____ ya dinao.
- 6 Manthole ke _____ ya mafelelo ya ngwaga.



Kgorametša setiripi sa lefoko.



Ke pentile mmepe wa naga wa molalatladi.

			
Ke boletše ka mebala ya molalatladi.			
Ke dirile dikgatišo tša menwana tša go khalaria.			
Ke tladiše mmepe ka molalatladi.			
Ke thadile lefelo leo ke nyakago go le etela mo Afrika Borwa.			



Dikhamphase



Lebelela mmepe go
letlakala 2.

Na ke maina a diprofense
dife a go akaretša
ditšhupetšo tša
khamphase?




tšh
tsh



tšhoša



tshepe



tšhemo



tšhikidi



tšhima


tshe-ko

tšho-ko

tshe-pe-ga




Tsheola o bona ditšhukudu tše tshela di tšhaba.



Ka ga _____

Efa tshedimošo ka Profense ya gago.



Ditoropo tše bohlokwa: _____

_____.

Maleme ao a tlwaelegilego: _____

_____.

Tšeo re di tšweletšago: _____

_____.

Boemo bja rena bja boso: _____

_____.



Naga ya gešo

Bala sereto. Araba dipotšišo.

Ke rata naga ya gešo!

E swana le folaga ya rena.

E talalerata bjalo ka lewatle le lefaufau.

E talamorogo bjalo ka dibjalo le dithokgwa.

E serolane bjalo ka diminerale go tšwa
meepong ya rena.

E khubedu, ntsho le tšhweu bjalo ka bogale bja
setšhaba sa rena.

Re tšwela pele ka botee.

Na o rata eng ka naga ya geno?

Na o rata eng ka porofense ya geno?



Ngwala mafoko a gago.



khwepane



tshepe



tshela




serapana sa merogo



Dikhamphase

Na o hweditše eng?






Go Bala Mantšu ga go beelwa nako

Na o ka bala mantšu a makae ka motsotso o tee?

dinku	hlapi	sesi	mmutla	folaga
khwaere	phuti	lebotlelo	namune	lehwana
katse	senyane	khudu	merwalo	dibjana
tswalela	garafo	kgogo	kwena	tšhela
ditsebe	matšoba	lengana	jamo	lwala
lenti	tswalela	kgwele	thipa	lefsielo
lehlokwa	khunama	emere	potata	segwagwa
swana	monna	segwagwa	roko	dieta
mohlare	nkadima	kgabo	dinkata	mabjang
toropong	letšatši	lenyalo	kgwele	letswalo

Moputso wa godimo, mantšu a _____.



Ditaba tša ka

Ngwala selo seo o ithutilego sona ka Afrika Borwa.





Go Bala ka Bobedi



Tshepišo ke mosetsana wa go rata diphoofolo kudu. Ga a nyake go bona batho ba tshwenya diphoolo le gatee. O rata diphoofolo tša gae le tša lešoka. Diphoofolo tša lešoka ke tšhipu, tšhukudu, tšhipa, tshepe, tholo le tše dingwe. Tshepišo o tla šoma lešokeng la diphoofolo ge a godile.




Na temana ye e bolela ka mang?

Tshepišo o bone ditshepe ka nokeng maabane. E be e le Mma-tshepe le bana ba yona. Tshepišo o ile a bala ditshepe gomme a lemoga gore ke tše tshela ge di hlakane. Tshepišo o ile a tshela noka ka lethabo ka ge a bone ditshepe tše tshela.



Na Tshepišo o bone ditshepe tše kae ka nokeng?





ETELA AFRIKA BORWA

Boemo bja boso bjo
bo botse



Diphoofolo tša
naga ka bokgaufsi



Batho ba go ba
le botho



Dijo tše bose



Mabopo a mabotse




Bohlagahlaga bja ka ntle




Etela Afrika
Borwa gomme
o iponele ka
bowena!

psh



dipshio



pshio



mpsha



mpshikela

i-pshi-na


pshi-ko-lo-ga

pshi-re-ga



Bana ba Pshire ba ipshina ka go pshikološa leswika.

Mongwalo



ll Ii

Lefoko: Bana ba Pshire ba ipshina ka go pshikološa leswika



Ditlhaka ka motsotso o l


Thala mothalo.



Bapetša difolaga

	Mebala	Dibopego	Diswantšho
Afrika Borwa 	     	Methaladi: ☐ ya go rapama ☐ ya go putla ☐ Khutlotharo ☐ Naledi	
Zimbabwe 		☐ Methaladi ya go rapama ☐ Methaladi ya go putla ☐ Khutlotharo ☐ Naledi	
Namibia 		Methaladi: ☐ ya go rapama ☐ ya go putla ☐ Khutlotharo ☐ Naledi	
Lesotho 		Methaladi: ☐ ya go rapama ☐ ya go putla ☐ Khutlotharo ☐ Naledi	

Tlatša ka ditlhaka tšeo di tlogetšwego.



1 M pshi



2 ele



3 m ikela



4 elete



5 di ila




6 du



7 m a



8 ipa



Kgorametša setiripi sa lefoko.



Ke hlametše phapoši ya ka folaga.

			
Ke boletše ka mebala ya folaga.			
Ke boletše ka seswatšho seo se tlo go thalwa godimo ga folaga.			
Ke thušitše go thala le go khalara folaga.			
Ke šomile gabotse le sehlophana sa ka.			



Union Buildings



Moago wo o agilwe ka 1910
gomme le ga bjale o sa šomišwa
ke mmušo wa Afrika Borwa.

**Na moago wo o mo kae? Na ke
ofisi ya mang ye e lego mo?**

pšh



pšhatlegile



tšhošane



mpšhe



dintšhi

pšhe-le

pšha-tla


pšha-tle-ga



Noka e pšhele bjale mpšhe e hloka meetse.



ETELA





Koša ya rena ya Setšhaba

Bala mantšu le morutiši. Itlwaetše
koša ya setšhaba.

Nkosi sikelel' Afrika
Maluphakanyisw' uphondo lwayo
Yizwa imithandazo yethu
Nkosi sikelela thina lusapho lwayo

Morena boloka setjhaba sa heso
O fedise dintwa le matshwenyeho
O se boloke (Ntate) o se boloke setjhaba sa heso
Setjhaba sa South Afrika (South Afrika)

Uit die blou van onse hemel
Uit die diepte van ons see
Oor ons ewige gebergtes
Waar die kranse antwoord gee

Sounds the call to come together
And united we shall stand
Let us live and strive for freedom
In South Africa our land

Ngwala mantšu ka go nepagala.



1



nefafose

sefofane

2



tsipi

3




tlegilepšha

4



pšhedim

5



opshi

6



psham

7



ntšhidi

8



pšhem




Kwešišo

Bala kanegelo ya Go ralala naga.



- 1 Na ke kae mo o ka bonago Table Mountain?
☐ Kapa Bohlabela ☐ Kapa Bodikela ☐ Kapa Lebowa
- 2 Na ke mo kae moo dithaba di phadimago bjalo ka gauta?
☐ Limpopo ☐ Mpumalanga ☐ Foreistata
- 3 Bea diporofense tše go ya le ka tatelano yeo di etetšwego ka yona.

8	KwaZulu-Natala
	Kapa Bodikela
	Limpopo
	Kapa Bohlabela
	Lebowa Bodikela
	Foreistata
	Mpumalanga
	Kapa Lebowa
	Gauteng





- 4 Na ke lefelo lefe leo o ratago go le etela go feta a mangwe?



Union Buildings


Na o hweditše eng?





Piletšo





Ditaba tša ka

Ngwala seo o ithutilego sona ka porofense
ya geno.





Go Bala ka Bobedi



Barwa ba Pshire ba pshikologa ka gare ga seretse, ba ipshina kudu ka papadi ye. Morwedi wa Pshire a ka se pshikologe le bona ka ge a swerwe ke mpshikela. Morwedi wa Pshire yena o pshikološa teromo ya meetse. O e pshikološetša gae.

? Na ke mang a pshikološago teromo ya meetse?

Pshire o kgalema bana gore ba se pshikologe mo seretseng. Ba tla ipshina ge ba ka ralokela kgole le yo a sweregoke mpshikela. Bana ba ipshinne kudu ka go pshikologa ka seretseng.

? Na bana ba ipshina ka go pshikologa kae?



Go kgokagana

Beke 3 le 4





Histori ya go ngwala




Pele ga ge go e ba le mongwalo, batho ba be ba botšana dilo ka moka tšeo ba bego ba nyaka go di tseba. Gape ba be ba swanetše gore ba gopole tšeo ba di kwelego.

Ge nako e ya pele, batho ba thala diswantšho go ba thuša go gopola tšeo di diragetšego. Diswantšho tše re sa kgona go di bona ka maweng.

Go thala diswantšho go be go tšea nako e
telele, ke ka fao batho ba ilego ba thoma go dira
maswao a bonolo ao a emelago dikgopolo.

Ge ba be ba nyaka go botša motho ka phišo
goba seetša, ba be ba ka thala seswantšho
sa letšatši.



hlapi



pholo



letšatši



mabele



Mengwageng ye e ka bago 5000 ya go feta, babuši ba Mesopotamia ba šomišitše dipatla tša bogale go dira maswao godimo ga letsopa. Tablet ye e fa tsehedimošo ka dibjalo. Didiko e be e le tsela ya go balela.




Baegepeta ba ile ba thoma go thala maswao ao a sepelelanago le medumo ya polelo. Mohuta wo wa mongwalo o be o bitšwa mongwalo swantšho goba haeroklifi. Ba be ba ngwala godimo ga pampiri ya go dirwa ka mahlaka.



Go la Tšhaena, batho ba šomiša maswao go emela dikgopolo. Lebelela dikgopolo ka moka go leswao la, theeletša! Matšhaena a ngwala go tloga bogodimo bja letlakala go ya fase ga lona.

theeletša



SeArapo se ngwalwa le go balwa go tloga letsogong la go ja go ya go la ngele. Mongwalo wa MaArapo o na le ditlhaka tše 28 tšeo di emelago medumo.



أَنَا أَشْعُرُ بِالسَّعَادَةِ عِنْدَمَا تَخْكِي
لَنَا جَدَّتِي الْقِصَصَ كُلَّ لَيْلَةٍ.

Ke ikwa ke thabile
ge koko a re anegela
kanegelo mantšiboa.



Maleme a mantši a ngwalwa ka go šomiša ditlhaka tšeo di bego di šomišwa la mathomo go la Roma. Go na le ditlhaka tše 26 tša alefapete. Tlhaka e nngwe le e nngwe e emela modumo. Re bala tlhaka ye go tloga ka letsogong la ngele go ya go la go ja, go tloga bogodimo bja letlakala o e ya fase ga lona.



Ditlhaka tše di ka ngwalwa ka mekgwa e mentši ya go fapafapana.

molweni

Dumelang

*goeie
môre*

HELLO!

sawubona



Go ngwala go bohlokwa kudu. Batho ba kgona go bala dilo tšeo di ngwadilwego gongwe le go gongwe mo lefaseng.

Go ngwala go re thuša go abelana dikgopolo tša rena le mantšu le batho bao ba ka tlogo ka morago ga rena.



Ngwala bjalo ka MoEgepita wa mehleng ya bogologolo

Kgale kgale go la Egepita batho ba be ba šomiša mongwalo wa diswantšho wo o bitšwago **haeroklifi**.

Maswao a be a ngwalwa go pampiri ya go kgethega yeo e bitšwago **papirase**.



Lebelela ditlhaka tša haeroklifi. Na o ka ngwala leina la gago o šomiša maswao a?



tlw



thutlwa



moretlwa



dithetlwa



mootlwa


tlwa-e-le-ga

se-tu-lo


me-e-tlwa



Setlwadi ke mosetsana yo mobotse wa go tlwaelega ka pela.



Mongwalo



Rr Mm

Lefoko: Setlwadi ke mosetsana yo mobotse wa go tlwaelega ka pela.



Ditlhaka ka motsotso o l _____

Thala motholadi.



Melaetša ya sephiri

Efa lentšu le lengwe le le lengwe nomoro gomme o ngwale molaetša ka go šomiša khoutu ye.

a 1	b 2	c 3	d	e	f
g	h	i	j	k	l
m	n	o	p	q	r
s	t	u	v	w	x
y	z				


Molaetša: _____

Tše ke ditsela tša go swaswa tša go ngwala molaetša wa sephiri:

- Ngwala mantšu ka sa morago, mohl. Setulo=olutes
- Šomiša mankgwari le jusi ya swiri go ngwala go pampiri. Molaetša o ka se bonale go fihlela o o bea letšatšing la go fiša.



Kgetha lentšu leo
le nepagetšego.




Mošupologo

bookelong

thutlwa

posong




Sontaga



thelebišene



- 1 Koko o rata go lebelela thelebišene mosegare.
- 2 Bana ba ya sekolong _____ wo mongwe le wo mongwe.
- 3 _____ ke phoofolo ya molala o motelele.
- 4 _____ ke fao re romelago mangwalo a go ya kgole.
- 5 Moretlwa ba mo ripile leoto ka _____ bja Polokwane.
- 6 Ke ya kerekeng ka _____ se sengwe le se sengwe.



Kgorametša setiripi sa lefoko.



Ke dirile fene ya Matšhaena.

			
Ke lebeletše bokgabo bja Matšhaena.			
Ke pentile seswantšho sa tlhago letlakaleng la ka.			
Ke kopollotše mongwalo wa Setšhaena go sona.			
Ke phuthile pampiri ka dira fene ya Matšhaena.			



Ka tsela yeo mongwalo o fetogilego ka gona

Kgale kgale batho
ba be ba ngwala ka
dipene le enke. Mongwalo
wa bona o be o tletše ka
mogaro. Matšatši a, batho ba
šomiša mekgwa e bonolo ya go
ngwala.

Kgopela motho yo mogolo a
go botše gore mongwalo
wa gagwe o be o le
bjang ge a be a le
sekolong.


thw



thwakga



thwadi



thwakga



mootlwa


thwa-sa

thwa-la

thwa-n-
thwa-le-tša



Mothwala o re o nyaka go thwasa.



Lengwalo



Ngwala lengwalo ka ga mongwalo wa sephiri

[Leina la sekolo] _____

[Toropo] _____

[Khoutu ya poso] _____

[Letšatši-kgwedi] _____



Rategago _____

Beke ye re ithutile ka _____

Karolo ya mmamoratwa wa ke ebile _____



Lekola ge o ka bala molaetša wo:

Mogwera wa gago,



Meropa ya go bolela

Kgale kgale
batho ba be ba šomiša
meropa go romela ditemoši go
batho bao ba lego kgole. Ditemoši di
be di lemoša batho ba bangwe ka kotsi
goba go fihliša ditaba tše di botse.

Morethetho o mongwe le o
mongwe o be o emela selo sa go
kgethega. Batho ba be ba hlahlilwe
go letša meropa le go romela
melaetša. Matšatši a meropa
e šomišwa gantši meletlong,
mminong le go bina.

Dira ditemoši ka moropa le
mogwera wa gago.



Ngwala mafoko a gago.

5

tlhano



therei



mothwana




mofenyi



Ka tsela yeo
mongwalo o
fetogilego ka gona

O hweditše eng?





Go Bala Mantšu ga go beelwa nako

Na o ka bala mantšu a makae ka motsotso?

setlwaedi	pšhatla	tlwaela	lenaka	thwathwaša
lepanta	matsapane	thwadi	bjala	pšhatlegile
thutlwa	thwantšha	morwalo	tlwaetša	legogwa
pshikologa	malahla	pšhatlile	moletse	kgogo
nonyana	mpshikela	hlogo	phiri	nyama
hlapi	thwala	tlwaela	botšiša	tsoga
šomišwa	lapišwa	pshira	tsatsela	kgopha
tlwaela	mmoto	fsiela	tšhupa	kgaphola
kgabiša	lefsielo	ngaparela	khuta	khabara
nganga	khunama	kwata	thuba	moriri

Moputso wa godimo, mantšu a _____.



Ditaba tša ka

Ngwala selo seo o ithutilego sona ka mongwalo.





Go Bala ka Bobedi



Moretlwa ke lehlalošetšagotee la mohlare. Dithutlwa ke diphoofolo tša go phela ka meretlwa kua lešokeng. Ge meretlwa e omile le pula e sa ne, dithutlwa di ka hwa ka tlala. Mehlare ya meretlwa e bohlokwa kudu go batho le diphoofolo. Re swanetše go e hlokomela ka dinako tšohle.



Na lehlalošetšagotee la moretlwa ke eng?

Ntate Thwala ke monna wa go rua dikgogo. Ke kwele gore dikgogo tša gagwe di phaphašitše matsuana a mantši. Re tla thwala bašomi ba go rwala mae ge re etela bakgotse ba rena kua Moletlane.



Na ke lentšu lefe leo le laetšago gore dikgogo di na le matsuana?





Go fa ditaelo tša go kwagala

Na re botša batho bjang gore ba ka fihla bjang mafelong ao ba nyakago go ya go ona?

sepela thwii



magareng
ga

o fapogele ka
go la go ja



o fapogele ka
go la ngele



o fete



o tshele



kgauswi
le

Na ke mantšu afe a mangwe ao o ka a šomišago go fa taelo?



nyw




dienywa



ngwako



myemyela




seenywa

pšha-tle-ga


di-na-me-lwa

pha-pha-ša



Ngwako o ja dienywa e bile o a myemyela.

Mongwalo



Uu Yy

Lefoko: Ngwako o ja dienywa e bile o a myemyela.



Ditlhaka ka motsotso o l _____

Thala motholadi.




Kwešišo o sa šomiše mantšu

Re ka aba tshedimošo ntle ga go bolela selo.
Lebelela seswantšho gomme o bone ka tsela yeo
batho ba ba šomišago mebele ya bona go 'bolela'.

**Nyalantšha mantšu le seripa sa maleba
sa seswantšho.**




Tlatša ka ditlhaka tšeo di tlogetšwego.



1 ngw ako



2 emyela



3 io



4 atlegile



5 di ou



6 die a



7 mokgadi ane



8 moo a



Kgorametša setiripi sa lefoko.




Ke thadile seswantšho sa maikutlo.

			
Ke phuthile pampiri ya ka ka bogare.			
Ke kgethile mebala ye borutho go seripa se tee sa pampiri.			
Ke kgethile mebala ya go fola go seripa se sengwe sa pampiri.			
Ke phuthile ditlabakelo tša ka gabotse ge ke fetša.			



Mebepe



Mebepe e kgona
go re thuša go fihla mo re yago. Ka
dinako tše dingwe mebepe e ba go
pampiri. Mebepe e kgona go ba le ka
founung, tablet goba ka khomphuthareng.

**Lebelela mmepe wa lefelo la geno. Na o
hwetša sekolo sa gago go wona?**

ngw



ngwedi



ngwetši




ngwala



ngwana

mo-lo-ngwa-na ra-ngwa-ne ma-ngwa-ne



Rangwane le Mangwane ba ngwala lengwalo.



Ngwala sereto

Šomiša ditlhaka go ngwala sereto.

L

E

E

T


O



Ditaelo

Bala ditaelo. Na Paul o ya kae?


1. Thoma ka lapeng la bo Paul. Sepela ka tsela e kgolo.
2. Tshela mmila wa West le Hadedu Avenue.
3. Ge o se no feta lefelo la bojelo, leba ka letsogong la ngele.
4. Sepela ka mmila wa Sekolo.
5. O fete ntlo ya bo Makwena le seteišene sa maphodisa.
6. O tla bona mo o yago ka letsogong la go ja. O mo kae?



Efa mogwera wa gago ditaelo gore a tloge sekolong a ye lefelong le lengwe mo mmepeng.



Ngwala mantšu ka go nepagala.



1



longwale

lengwalo

2



tšingwe

3



nanyanengwa

4



langwa

5




nangwa

6



dingwe

7




kongwa

8



nakwangwa



Kwešišo

Lebelela mmepe wa ka go letlakala 70.



- 1 Lebenkele le go _____.
☐ Mmila wa Jabu Ndlovu ☐ Mmila wa Protea

- 2 Ntlo ya bo Makwena e go _____.
☐ Mmila wa Sekolo ☐ Mmila wa West

- 3 Ntlo ya bo Paul e go _____.
☐ Mmila wa Madiba ☐ Mmila o Mogolo



- 4 Seteišene sa maphodisa se go _____.
☐ Hadedda Avenue ☐ Mmila wa Madiba



- 5 Seteišene sa maphodisa se ☐ bohlabela
☐ bodikela bja sekolo.

- 6 Sekolo se go _____ Mmila.

- 7 _____ e khoneng ya
 Mmila wa Sekolo le Mmila o Mogolo.




- 8 Ge o le Phakeng ya TuTu, o swanetše go sepela ka
 _____ Mmila goba ka
 Mmila wa Protea gore o fihle sekolong.





Mebepe

O hweditše eng?





Piletšo





Ditaba tša ka

Ngwala ka selo seo o se dirilego sekolong mo bekeng sa go thabiša.





Go Bala ka Bobedi



Ngwato ke mongwadi o hlwahlwa wa dipuku. O ruta ngwana'bo go ngwala dipuku ka mehla. Lehono o ngwalela rangwane le mangwane lengwalo. O ba tsebiša ka puku yeo a e ngwadilego. Rangwane o tla thakgalela ditaba tša ka lengwalong la Ngwato.

? Na Ngwato o ruta ngwana'bo eng?


Rangwane le mangwane ba thabetše lengwalo. Ba kgahlwa ke puku yeo ba e bonago mo seswantšhong. Ke puku ya go ratega ya go bolela ka ditaba tša bongwadi. Mangwakong, sesi wa Ngwato le yena o nyaka go ngwalela rangwane puku yeo a e ngwalago.

? Na ke mang a bontšhago rangwane puku?



Go direga eng bošego

Beke 5 le 6





Toro ya Siphho



Bošego bjo bongwe, Siphho o ile a ba le toro ya go makatša. O lorile a kopane le mokgalabje yo mongwe. Mo torong ya gagwe, mokgalabje o boletše le yena. Mesong ya letšatši le le latelago, Siphho a botša koko wa gagwe ka toro.

Koko o ile a botšiša Sipho gore monna yo o be a lebega bjang. Ka morago a bontšha Sipho seswantšho sa rakgolo wa gagwe.

“Ke nagana gore toro ya gago e kgethegile kudu,” gwa bolela Koko.

“Mokgalabje o mpoditše gore ke bogele *Khumbul’ekhaya* le wena mo thelebišeneng”, Sipho a botša Koko.






Bošegong bjoo, Siphon le Koko wa gagwe ba bogela *Khumbul'ekhaya* mo thelebišeneng. Go ile gwa tšwelela mokgekolo mo sekirining. “Ke nyakana le maloko a ba lapa la buti wa ka.” a realo.

Koko wa Siphon a fegelwa. “Ijoo!” a bolela, “Sela ke senepe sa rakgolo wa gago!”





Mosadi wa mo thelebišeng o boletše gore, “Ke nna Duduzile Gumedede. Leina la buti wa ka ke Bheki Gumedede. Re be re dula Eshowe.”

“Ga ke kgolwe!” gwa realo Koko. O ile a founela nomoro ka nako yona yeo.



Ba *Khumbul'ekhaya* ba ile ba tliša Duduzile legaeng la Koko. Bakgekolo ba babedi ba ile ba dula fase ba bolela ba sa fetše. Ba ile ba lla ba atlana ebile ba sega gomme ba lla gape.

Duduzile o ile a gokara Sipho a be a re o lebelelega bjalo ka rakgolo wa gagwe.

Sipho a re “O dirile gore re go hwetše. Ka torong ya ka.” “Mohlomongwe o dirile bjalo,” gwa realo Koko ebile a myemyela.






Go dira borotheo

Batho ba go paka ba šoma bošego go paka marotho ao a bago a sa le a foreše mesong. Borotheo bo tšea nako go pakwa gobane komelo e hloka go kokomoga gomme e dire borotheo gore bo be boleta.




1

Hlakantšha komelo le meetse gomme o eme go fihlela go e ba dipudula.




2

Hlakantšha folouru le letswai gomme o dube go fihlela e le boleta.




3

Tlogela tlhama go fihlela e eba bogolo bja yona gabedi.



4

Bea ka gare ga ditshitswana o tlogele e kokomoge gape.



5

Paka ka gare ga onto ya go fiša



6

Borotheo bo lokile gore bo ka pakwa gomme bja rekišwa.

Na o rata borotheo bja mohuta mang?



nts



setse^{nts}ere



nts^u



ngwana



mootlwa


n-tse-me-la

tse-n-tse-re-pe


n-tse-fe-la



Ntsoaki o ntsepelela ka mahlong ge a ntsebiša ditaba.



Mongwalo



Aa Xx

Ntsoaki o ntsepelela ka mahlong ge a ntsebiša ditaba.



Ditlhaka ka motsotso o l _____

Thala motholadi.



Boitekelo bja komelo

**Na go direga eng ge re
hlakantšha komelo le
meetse a swikiri?**




1 Na o nagana gore go direga eng ka paluni? Ka lebaka la eng?

2 Lebelela paluni ka tlhoko metsotso ye 10. Na o bona eng?

3 Bea tsebe kgauswi le paluni. Na o kwa eng?

Kgetha lentšu leo
le nepagetšego.



nama



sentsentsere



ntsefela




pheta



dipitšama



pese



1 Asekhirimi ye e a ntsefela.


2 Mma o bolaile _____ ka ntlong.

3 Ke tla go apeela _____ ye bose bosasa.

4 Ge ke eya Gauteng ke sepela ka _____.

5 Matete o apere _____ ye
botse molaleng.

6 Ntsoaki o robala ka _____
tše talamorogo.



Kgorametša setiripi sa lefoko.



Ke dirile jeke ya ditoro.

			
Ke thadile dinaledi, ngwedi le letšatši gomme ka dikhalara.			
Ke ripile diboego ka tlhokomelo.			
Ke kgabišitše jeke ya ka ka diboego.			
Ke ngwadile ditoro letlakaleng gomme ka di bea ka gare ga jeke.			



Leratadima godimo ga rena



Leratadima
ke dillaga tše
kgolo tša kgase, tša go
bitšwa lefaufau. Le lebelelega
ka go fapana ka dinako tše di
fapanego tša letšatši.

Ke ka lebaka la eng leratadima le
lebelelega e le le letalalerata
mosegare efela e le le leso
bošego?



ntš



mantšiboa

tate



lentšu

ngwedi

mootlwa

n-tše-e-la

n-tšo-la

n-tše-a



Lentšu o ntšeela dijo tša ka kua sekolong ge ke se gona.



Motswako

Ngwala motswako wa go dira sangwetše.



Go dira:

1

2

3

4

5

Ipshine ka sangwetše ya gago!





Dikholofelo le ditoro tša ka

Ngwala karabo e tee ka gare ga poloko ye nngwe le ye nngwe.

Sekolo

Ke holofela gore ...

Bagwera

Ke holofela gore ...

Ge ke gola

Ke duma gore ...

Tša lefase


Ke duma gore ...



Ngwala mafoko a gago.



sethuthuthu.



morutiši o ngwala letlapeng.



sekero.




matšoba ka pitšaneng.



Leratadima godimo ga rena

O hweditše eng?






Go Bala Mantšu ga go beelwa nako

Bala motsotso o tee fela.



ntsoša	thwii	tlwaela	lenaka	phaphaša
lepayana	kgwara	thwadi	humana	pšhatla
thutlwa	thwantšha	rwala	tlwaetša	legogwa
pshikologa	ngwatha	pšhatlile	ngwako	ntswakela
ngwana	pompi	swara	phiri	ngwala
šišinya	thwala	setlwaedi	ntšeela	tsoga
ntsemela	lapišwa	ntsepelela	tsatsela	kgopha
ngwaga	sebody	sethuthuthu	khatepokisi	kgaka
ngwetši	lefsielo	ngaparela	khuta	khabara
nganga	khunama	ngwadiša	thuba	moriri

Moputso wa godimo, mantšu a _____ .



Ditaba tša ka

Ngwala ka mošomo wa ditoro tša gago.





Go Bala ka Bobedi



Ntsebile ke ntsetserope ya mosadi. O rata kudu go ntsepelela ka mahlong ge ke bolela le yena. O tloga a ntsietša kudu ge a nyaka go ntsubiša fola ya gagwe ya ntsu. Ntsebile o tseba le batho ba bantši kudu. Maabane o ntsebišitše mogwera wa gagwe Baatseba. Baatseba yena o be a sa ntsebe.

? Na mogwera wa Ntsebile ke mang?

Lentšu o tllile a ntšea sekolong a nkiša gae. Mmele wa ka o be o le bohloko ka gobane koloï ya gagwe e be e ntšokotša go se lekane le selo. Lentšu o ntšeetše le mokotlana wa dipuku a o lokela ka koloing ya gagwe.



? Ke ka lebaka la eng mmele wa mogwera wa Lentšu o le bohloko?





Leratadima bošego

Ngwedi



Ngwedi ke selo se bonolo go ka bonwa gobane o bonagala e le selo se segolo. Ngwedi o dikologa Lefase. Ga o na le seetša ka bo wona. Re kgona go bona ponagatšo ya seetša sa letšatši go bogodimo bja ngwedi.

Dinaledi



Dinaledi ke dikgwele tše kgolo tša kgase tša go phadima. Di na le seetša sa tšona. Naledi ye e le go kgauswi le Lefase la rena ke Letšatši. Dietša tše nnyane tše re di bonago leratadimeng bošego ke dinaledi. Dinaledi tše ntši di kgole-kgole.

Dilo tša go bopša ke batho




O ka bona disathalaete di sepela leratadimeng. Ge letšatši le phadima go tšona, o ka di bona go leratadima bošego. Mašego a mangwe, o ka bona Seteišene sa Boditšhaba sa Sepeisi metsotsonyana e mmalwa o sa šomiše telesekopo. Lebelela seetša sa lebelo sa go se tšhume se tima.

Milky Way



Milky Way ke kalakisi ye re dulago go yona. Ke dihlopha tše e ka bago tše dibilione tše 200 tša dinaledi. Bošego e bonagala e le mothaladi wa go taga wo mošweu leratadimeng.


nth



ntho



dintho



nthokolo



marontho

ntho-ma

ntha-lo-ki-ša

nthi-be-la



Mma o nthomile gabo Nthabiseng efela Matome o a nthibela.



Mongwalo

Kopolla. Thala mothaladi.



Nthepe o thala bjalo ka hlapi.

Motseng wa Mothapo, go be go na le mosetsana
yo a bego a bitšwa Nthapeleng.

Sesi o thonkga dintho tša ka ge a ntlhapiša.





Na gona le eng go leratadima bošego?

- 1 Nnete goba Maaka? Gona le dinaledi tše dibilione lefaseng le re dulago go lona. _____

Ngwedi ga o na le seetša sa wona. _____

- 2 ✓ E fa seetša sa wona.
X E bonagatša.

☐ Letšatši

☐ Milky way

☐ Seteišene sa lefaufaung


☐ Disathalaete

☐ Dinaledi

- 3 Nyalantšha mantšu le diswantšho.



sathalaete



lefase le re
dulago go lona




kgwele ya kgase
ya go phadima

Tlatša ka tlhaka ye e tlogetšwego.




1 se kepe



2 _____ okolo



3 _____ etši



4 see _____ a



5 di _____ o




6 maron _____ o



7 le _____ alo



8 _____ ana



Kgorametša setiripi sa lefoko.



Ke dirile seswantšho se seso le botšhweu.

			
Ke beakantše seswantšho sa ka go letlakala la go se šome.			
Ke ripile diboego go tšwa go kuranta le letlakala le le tšhweu.			
Ke kgorameditše diboego go letlakala le leso.			
Ke phuthile ge ke fetša.			



Lebelela ngwedi



Ngwedi
ga o lebelelege
go swana ka dinako
tšohle. Ka dinako tše
dingwe re kgona go bona
ngwedi o feletše, gomme ka
dinako tše dingwe re bona seripa
sa wona.

Ke ka lebaka la eng ngwedi o
lebelelega ka go fapana ka
dinako tša go fapana?

hlw



lehlwa



sehlwaseeme



mahlwana



mohlwa

se-hlwa-se-e-me

hlwe-ki-ša

hlwa-re




Mma Hlware o hlwele a hlwekiša sehlwaseeme.



Toro ya ka

Ngwala kanegelo ka toro.





Go ya go robala



Bolela ka seswantšho.


Na ke dilo dife go tše, tšeo o di dirago bošego? Ge o bolela šomiša mantšu a, **la mathomo, gomme, le sa go latela.**



Ngwala selo se sengwe se tee seo o se dirago gape:



Ngwala mantšu ka tsela ye e nepagetšego.



1



tšingwe

ngwetši

2



hlwamo

3



seemesehlwa

4



rehlwa

5



pšhem

6



tlwamoo

7




hlwale

8



manahlwa



Kwešišo

Bala kanegelo ya **Toro ya Siph**.



- 1 Toro ya Siph e be e...
☐ thabiša ☐ makatša ☐ tšhoša
- 2 Siph o boditše Koko gore ba swanetše go...
☐ lebelela thelebišene
☐ nyaka mmane wa gagwe
☐ bolela ka toro
- 3 Mosadi wa mo thelebišeneng e be ele... wa Siph.
☐ koko ☐ mma ☐ sesi wa rakgolo






- 4 Ngwala dinomoro go beakanya ditiragalo ka tatelano.
☐ Mosadi o be a nyaka buti wa gagwe.
☐ Siph le Koko ba kopane le mosadi yoo.
☐ Koko o founetše nomoro ya thelebišene.
☐ Siph le Koko ba bogetše thelebišeni mmogo.
- 5 Ke nagana gore Siph o ikwele a _____ le _____ ge a kopana le Duduzile, ka lebaka la gore _____.



Lebelelela ngwedi

O hweditše eng?






Piletšo





Ditaba tša ka

Ngwala ka se o se dirago pele o eya go robala.





Go Bala ka Bobedi



Kgoši ya Babina Hlware e na le botho. E hlwa e leka go boelanya badudi bao ba sa kwanego. Ngwagola badudi ba butše sekhwama sa mašelang go mo direla sehlwaseeme. Sehlwaseeme se be se dirilwe ka tshipi ya gauta.



Na ke mang yo a bego a na le botho?

Badudi ba hlwele ba keteka moletlo wa go hlomiwa ga sehlwaseeme sa Kgoši. Ba be ba kgahlwa ke ka fao se bogegago botse ka gona. Bašomi ba Kgoši ba hlwele ba se hlwekiša gore se bekenye. Baeng ba hlwele ba maketše ba kgahlwa ke botse bja sehlwaseeme se.



Na mo moketeng go be go hlomiwa eng?



Diphoofolo tša bošego

Beke 7 le 8





Kanegelo ya leribiši



Kgale kgale, go be gona le mokgekolo yo mongwe yoo a bego a fhlile mafelelong a bophelo bja gagwe. Bophelo bja gagwe e be e le bja lethabo kudu.

O be a patlame malaong a gagwe a duma
go kwa leribiši gatee la mafelelo.

Leribiši la kwa tumo ya mokgekolo. Le ile la
thoma go lla la re “Woo, Woo! Woo, Woo!”,
gomme la fofa go ya go tsoma magotlo.





Morwa wa mokgekolo o be a nyamile kudu ka gore mmagwe o be a hlokofetše. O ile a nagana gore ke molato wa leribiši ge mmagwe a hlokofetše.

Morwa o ile a botša batho ba go dula kgauswi le bona gore ba rake maribiši. O ba boditše gore ge nkabe a ile a raka leribiši, mmagwe nkabe a sa phela. Batho ka moka mo motseng, ba ile ba raka maribiši.





Maribiši a ile a fofa a tšhaba motseng. A ile a ya go tsoma magotlo mafelong a mangwe.

Magotlo a se makae mo motseng a be a khutetše maribiši. Efela maribiši a be a sepetše. Magotlo a ile a tšwa ka meleteng ya wona.

Magotlo a ile a ja dijo ka
moka motseng. A ile a gola a nona
a ba a tswala magotlwana a mantši. Gomme gwa
tla dinoga go tla go ja magotlo.

Ke ka lebaka leo, ge batho ba raka maribiši go e ba
le magotlo a mantši a go ja dijo tša bona. Ebile go
ba le dinoga tše ntši tša go tla go ja magotlo.





Diphedi tša bošego

Bala ka ga diphedi tše tša go tšwelela bošego.

	Ka mo se sepelago	Seo e se jago	Go khupetša mmele
Phukubje 	Sepela, kata, kitima E kgona go kitima 60 km ka iri	Phuti e nnyane, digagabi, dikhunkhwane, dinonyana, dienywa, dimoropei	Boya bjo bo tshotho le bjo boso.
Noko 	Sepela, thekesela, kitima E kgona go kitima 3 km ka iri	Dikgapi tša mehlare, dikgapa, dienywa tše di wetšego fase le medu	Boya le meetlwa
Leribiši 	Fofa, go tlola mo fase E kgona go fofa 60 km ka iri	Magotlo, diamuši tše nnyane le dinonyana, dikhunkhwane, kudu kudu dimmothe	Mafofa
Kolobe ya naga 	Sepela, kitima E kgona go kitima 40 km ka iri	Ditšhošwane le mohlwa tše e di epago ka dinala	Meriri ya bothata ya go ahlologana

Na ke sephedi sefe sa go go tšhoša kudu? Ka lebaka la eng?



ntl



ntl^ookgethwa



ntl^o



matl^oampulele



maron^otho

n-ntl^oa-iša

n-ntl^o-ge-la


n-ntl^o-tša



Ntl^oadi o rata go ntl^oema dieta efela go ntl^oemolla ke bothata.



Mongwalo



Pp Gg

Nthabiseng o nthibela gore ke se mo šale nthago.



Ditlhaka ka motsotso o l _____

Thala motholadi.



Tše dingwe gape ka ga diphedi tša bošego

Nyalantšha mantšu le diphedi.

bofefe



boleta



bogale

kitima
kudu



e ja nama
fela



e ja nama le
dibjalo

e ja dibjalo
fela

Ke ka lebaka la eng o nagana gore maribiši a swara le go ja dimmoto?

Kgetha lentšu leo
le nepagetšego.



hulahupu



matšoba



bobedi



koloji




sesepe

ntlo



- 1 Ke mang wa go otlela koloji ka lebelo?
- 2 Rakgadi o agile _____ e botse kudu.
- 3 Mma o hlatswa diaparo ka _____.
- 4 Sesi o rata go bapala ka _____.
- 5 Tate o nošetša _____ e sa le mesong.
- 6 Sekolo sa rena se tšwa ka iri ya _____.



Kgorametša setiripi sa lefoko.



Ke dirile seswantšho sa sephedi sa bošego.

			
Ke khalarile bomorago bja letlakala laka ka mebala ya go bonagala.			
Ke khupeditše bomorago ka kherayone ye koto ye ntsho.			
Ke ngwapile seswantšho gore bomorago bo bonagale.			
Ke boditše bagwera ba ka ka seswantšho sa ka.			



Maribiši

Maribiši
ke dinonyana
tša go tlwaelega
Afrika Borwa. Maribiši
a tsoma kudu bošego
ebile a kgona go bona
gabotse lefsifsing.
A tsoma magotlo.

Na maribiši a ka
thuša batho
bjang?



nkg




nkg^o



ma^{nkg}agane



seipone



^{nkg}okolo

n-^{kga}-te-le-la

n-^{kge}-tha

n-^{kge}-i-le-la



Lehono gona ^{nkg}a e tla ja ^{nkg}awane, ^{Nkg}ape le ^{Nkg}au ba ka lepatlelong.



Diphedi tša bošego

Ngwala ka ga sephedi sa go tšwa bošego.

Mantšu a a ka go thuša:

dijo

setsongwa

bošego

e lebelelega...

bogolo

se a sepela...



Mosegare goba bošego?

Na diphedi tše di na le mafolofolo nako efe?
Nyalantšha diphedi le tiragatšo.





Ngwala mafoko a gago.



ntlokgethwa



nkgo



mankgagane




baetapele ba dipolitiki



Maribiši

O hweditše eng?





Go Bala Mantšu ga go beelwa nako

Bala motsotso o tee fela.

mabone	podile	nkgga	thutlwa	paesekela
nthomela	lebati	lefsika	ngwaga	ngwala
mantšu	pšhatla	nkgoma	lepai	selepe
ngwatha	nkgadiša	nthathana	thwii	kgogo
nkgga	ntsepelela	hlogo	tsentserepe	nyama
letsogo	swara	nkgarametša	nthoma	tsoga
nkgata	lapišwa	thuba	ntseba	kgopha
pšhantšha	nthuša	nkgapa	tlatša	sekhwama
kgabiša	setlwaedi	ngangiša	nkgala	leeba
ngaparela	khunama	ispshina	thuba	paesekela

Moputso wa godimo, mantšu a _____ .




Ditaba tša ka



Ngwala ka sephedi sa bošego seo o se bonego.





Go Bala ka Bobedi



Ntladi ke motho wa go rata go bapala ka ntle ge pula e ena. O tla hwetša a fofafofa a bolela a re: “mantlapulele, mantlapulele, pula ya medupi a sa fetše. Pula e swariša mokgohlwane. Ntladi o swanetše gore a itlhokomele ge a raloka ka ntle, kudu ge pula e ena.

? Na ke mang yo a ratago go bapala puleng?

Nkgape le Nkgau ba lahlile nama ya go bola ka gobane e be e nkg. Na wena Nkgadima o ka ja nama ya go nkg? Aowaowaa! Ge e le nama ya go nkg e tla mpalela, efela Nkgape le Nkgau ba nkgola pelo gobane ga ba sa na sešebo.

? Potšišo go mogwera 2
1. Ke ka lebaka la eng Nkgape le Nkgau ba lahlile nama ya bona?





Go bona bošego

Diphoofolo tša mafolofolo bošego di kgona go bona ka lefsifsing.



Leribiši le na le mahlo a magolo. A tšea seripagare sa sekgoba sa lona mo hlogong.



Karolo ye ntsho ya leihlo la kwena e swana le lephakga. E kgona go gola gore seetša se kgone go tsena.



Dikatse di na le dillaga ka mahlong tša go bonagatša seetša. Se se di thuša go tsoma lefsifsing.

Na o kile wa bona mahlo a phoofolo a phadima ka lefsifsing? Na o bone phoofolo efe?


ntlw



ntlwana



dintlwana



letlema



ntlhwa

n-tlwa-ne-ng

n-tlwa-e-la


ngwa-ko



Malome Ntlwane o hlabilwe ke mootlwa.



Mongwalo



Oo Jj

Lefoko: Malome Ntlwane o hlabilwe ke mootlwa.



Ditlhaka ka motsotso o l _____


Thala motholadi.



Mahlo

Na go direga eng go mahlo seetšeng?

- 1 Lebelela mahlo a mogwera wa gago. Na o kgona go bona dikarolo ka moka tša go fapana?
- 2 Tšwelang ka ntle letšatšing.
- 3 Mogwera o tee: tswalela mahlo o a khupetše ka matsogo a gago. Balela metsotso e 10 ka go nanya. Bula mahlo.
- 4 Bula mahlo a gago gomme o re mogwera wa gago a lebelele karolo ye ntsho ya leihlo



Na karolo e ntsho ya leihlo e fetoga bjang seetšeng?


Na se se ra gore leihlo le dumelela seetša se sentši goba se se nnyane?



Ngwala ditlhaka

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Ngwala ditlhaka tšeo di tlogetšwego.



n g wako



3 thu _____ a




1 _____ are




4 _____ okgethwa



2 le _____ alo



5 di _____ io



Kgorametša setiripi sa lefoko.



Ke dirile noko

			
Ke pentile diphatana go swana le mafofa a dinoko.			
Ke bontšhitše mmele wa noko ka letsopa.			
Ke dirile mahlo, nko le maoto gomme ka kgorametša mafofa mo mmeleng.			
Ke bontšhitše bagwera noko ya ka.			



Bošego bja dinaledi



Kotara ya go feta re bone seswantšho sa go bitšwa
“Sonopolomo” sa Vincent van Gogh. Seswantšho se
se bitšwa “Bošego bja Dinaledi”

Na ke mebala efe yeo o e bonago mo
seswantšhong ? Na e go dira gore o ikwe bjang?

nk




nkwe



sekhwama



kwena



dinkwe

n-kwe-la

le-khwe-khwe


ngwa-go-la



6



Nkwe ke phoofolo ya go dula ka lešokeng.



Nonwane ya phoofolo

Ngwala kanegelo ya gago ka phoofolo.

Šomiša mantšu a:

Kgale kgale

Mafelelong

Handwriting practice lines with two circular markers on the left side.





Dinnete ka dinoko

Bala temana ka bonoši.


Dinoko di na le meetlwa ya dintlha mo mekokotlong ya tšona. Meetlwa ye e dirilwe ka meriri ya go kopana mmogo. Bontši bja dinoko bo na le meetlwa e 30 000.

Ge ngwana wa noko a belegwa, meetlwa ya yona ke e boleta. E tšea matšatši a e ka bago go a mahlano go ba bothata.

Dinoko di šomiša meetlwa ya tšona go itšhireletša. Di kiba mešito ka maoto ebile di šikinya maphego a tšona go tšhoša diphoofolo tše dingwe gore di tšhabe. Ge phoofolo e sa tšhabe, noko e kitimela morago gore meetlwa ya yona ya dintlha a kgoramele phoofolo ye nngwe.

Dinoko di kgona go mela meetlwa e mefsa ge meetlwa ya tšona a wela fase.





Kwešišo

Bala Dinnete ka dinoko ka bonoši. Araba dipotšišo.

1 Mafofa a noko a dirilwe ka _____ .

☐ meriri ☐ meetlwa ☐ dikgati

2 Ngwala **N** go Nnete le **M** go Maaka

Dinoko di itšhireletša ka

go kiba maoto _____

go loma diphoofolo tše dingwe _____

go šikinya meetlwa ya tšona _____

go kitimela go phoofolo e nngwe _____



3 Na dinoko tše nnyane di kgona go itšhireletša?

☐ Ee ☐ Aowa

Ke ka lebaka la eng? _____

4 Na dinoko di na le meetlwa e mekae?

5 Na dinoko di ka lahlegelwa ke meetlwa ya tšona ka moka? Efa lebaka la karabo ya gago.

Ngwala mantšu ka tsela ye e nepagetšego.

1



tlwathu

thutlwa



2



longwale

3



nywaedi

4



dingwe

5



thondi

6



natlwan

7



kwendi

8




rehlwa



Bošego bja Dinaledi.

O hweditše eng?







Piletšo






Ditaba tša ka

Ngwala ka phoofolo yeo o ka ratago go e bona.





Go Bala ka Bobedi



Motswala Ntlwana ke moagi wa go tsebalega kudu. O tsebega ka go agela batho dintlo tša mehutahuta. O aga gape le dintlwana tša boithomelo. Ngwagola o agetše monna wa nkgetheng ntlo ya go ba le ntlhana ka godimo ga tlhaka. Setšhaba ka moka se rata go bogela ntlo ye ka mehla ge se feta kaufsi le yona.



Ke ka lebaka la eng setšhaba se rata go lebelela ntlo ya nkgetheng?

Bothakga bja Ntlwana bjale bo ntšhitše ka ga tšhwene. Maabane o be a aga sehlwaseeme sa Kgoši Mothwa. Kgoši o hlwele a ipshina kudu ka go bogela Ntlwana le talente ya gagwe. Ntlwana o rile go fetša go aga sehlwaseeme sa Kgoši Mothwa, a aga nkwe e kgolo kgaufsi le sona. Ke nagana gore Kgoši Mothwa o bina nkwe.



Na Ntlwana o be a agela Kgoši Mothwa eng?



Dinako tša go kgethega le ba lapa

Week 9





Letago mosetsana wa go eta ngwetši pele



Mmago Letago o ile a mmotša gore mmane wa gagwe o tla be a nyalwa ka maikhutšo a Desemere gomme o nyaka Letago e be mosetsana wa go eta ngwetši pele.

Letago o be a thabile kudu. Ga se a ka a ya KwaZulu-Natala moo mmane wa gagwe a bego a dula gona.



“Yo!”a realo, “ Nna, ka eta ngwetši pele! Ke fela pelo ya go botša bagwera ba ka!” O ile a bina a ba a emišetša le matsogo godimo. Mmagwe le koko wa gagwe ba ile ba sega.

Na mosetsana wa go eta ngwetši pele o dira eng? Ke tlo apara eng?” Letago a botšiša.



Mmagwe a re, “Re tlo go rekela roko e botse ya go ba le sepoenthai ka mo morago gomme o tla apara matšoba mo hlogong. O tlo tšea karolo e bohlokwa kudu lenyalong.

Letago o ile a thoma go belaela. “Na ke tlo eta ngwetši pele ke le noši? Ke nagana gore ke tla tšhoga go ba ka kerekeng ke le nnoši.”

“O se ke wa belaela,” gwa realo mmagwe, “Motswala wa gago Zandile le yena o tlo eta ngwetši pele. Ka moka le tlo tsena ka kerekeng le le pele ga monyadiwa.”





Mmago Letago o ile a mmošša gore karolo ya mathomo ya lenyalo e tlo ba yona ya ka kerekeng. O rile, “Ka morago ka moka re tlo ba le moletlo wa lenyalo. Go tlo ba go na le tente e kgolo e tšhweu. Go tlo ba go na le dijo tše bose kudu, gape wena le Zandile le ka bina.”





Koko o rile letšatši la go latela ba tlo ya moletlong wa setšo ga bo monyadi. “Re tlo le nyakela diaparo tša go kgethega gomme le tlo ba le bina mmmino wa setšo le basetsana ba bangwe.”

E tlo ba mafelelo a beke a mabotse kudu bophelong bja ka!” Gwa realo Letago.



Hwetša tsebo ka meletlo

MaHindu a keteka **Diwali**,
Moletlo wa Lesedi
mathomong a Nofemere.

Ba swara dithapelo
matšatši a go ka ba
a 3 go ya go 5. Batho
ba gotša mabone ao a
bitšwago diya.




MaMoselemu a keteka
Eid Al-Fitr ge go fela
Ramadan. Matšatši a ona a
fetoga ngwaga ka ngwaga.
Ba keteka matšatši a go ka
ba a 3. Ba fa bagwera le ba
lelapa dimpho gape ba fa
batho ba go hloka dijo.

Bakriste ba keteka
Keresemose ka di
25 Desemere, go gopola
matswalo a Morena
Jesu. Ba kgabiša
magae a bona le go ya
kerekeng.



psh
pšh



pshio



pšhatlegile



dipeketsane

6

tshela



tšhukudu


pshi-ko-lo-ga

pšha-tla

i-pshi-na



Kgwadu o bone dikgwale tše tshela di ipshina ka nokeng.



Mongwalo



a a a a



Bb Dd

Lefoko: Kgwadu o bone dikgwale tše tshela di ipshina ka nokeng



Ditlhaka ka motsotso o l _____

Thala motholadi.



Meletlo ya go kgethega

Tlatša sethalwa.

	 Diwali	 Eid Al-Fitr	 Keresemose
Neng?			
Nako e kaakang?			
Batho ba dira eng 1			
Batho ba dira eng 2			




ngwana

Kgetha lentšu leo
le nepagetšego.

kgwale



pšhatlile




dipshio

hlware



nkwe



1 Hlware ke noga ye kotsi kudu.


2 Mma o nyamile ka gore bana ba _____
lefasetere la gagwe.

3 Malose ke _____ wa malome.

4 _____ ke phoofolo ya go dula
lešokeng.

5 Nonyana ya _____ e agile sehlaga
godimo ga mohlare.

6 Rakgolo o swerwe ke bolwetši bja _____.



Kgorametša setiripi sa lefoko.



Ke dirile phaphete.

			
Ke lebeletše mehuta ya go fapafapana ya diaparo tša lenyalo.			
Ke beakantše phaphete ya ka.			
Ke thadile le go khalara phaphete ya ka.			
Ke ripile phaphete ya ka gomme ka e kgorametša go patlana.			



Ditšo tša lenyalo



Ditšo tša
go fapana di keteka manyalo
ka mekgwa ya go fapana.


Nyakišiša ka ditšo tša lenyalo
ka lapeng la geno.



nyw
ngw



dienywa ngwale



seenywa

mpšanyana

lefsielo

ngwa-ga

nywa-nywa

mo-ngwa-di



Ngwagola re bunne dienywa tše ntši kudu.

A cartoon illustration of a girl with brown hair and a crown, smiling, holding a large pink heart. She is surrounded by colorful balloons (purple striped, green polka dots, pink stars, blue stars, yellow star) and a birthday cake with lit candles. The background is white with horizontal blue lines.





Na ke ithutile eng?

Bolela ka seo o ithutilego sona go dikgwekgwe tše.



Ke kgethegile



Mobu



Seo re
se hlokago
go phela



Dinamelwa



Dihla



Afrika Borwa



Magae a
diphoofolo




Ditoro

Na ke kgwekgwe efe yeo o e ratilego kudu?



Ngwala mafoko a gago.



dipshio



pšhatlile



dienywa



lengwalo



Kwešišo



Bala kanegelo ya Letago wa go eta ngwetši pele.

- 1 Ke mang a boditšego Letago ka lenyalo?
☐ mmagwe ☐ koko wa gagwe ☐ Zandile
- 2 Na ke diparo dife tša go kgethega tšeo Letago a tlo go di apara?
☐ roko e tšhweu
☐ matšoba hlogong
☐ roko ya mebalabala
- 3 Kanegelo _____.
☐ e diragala gona bjale
☐ e šetše e diragetše
☐ e sa tlo direga
- 4 Na mosetsana wa go eta ngwetši pele o dira eng lenyalong?




- 5 Na moletlo wa setšo o tla swarelwa kae?



Ditšo tša lenyalo

O hweditše eng?






Go Bala Mantšu ga go beelwa nako

Bala motsotso o tee fela.


pšhatla	ntlogele	sefofane	meetse	sefapano
ipshina	nkgadimola	khudu	lebatl	dipuku
moretlwa	ntlwana	sehlwaseeme	molet	ngwako
thwala	dinkwe	mehlare	thaba	paesekela
ngwaga	tshepe	borotho	letamo	maru
seenywa	tšhokolete	dipudi	basetšana	tamati
ntseba	tšwafa	tshepega	mokotlana	moriri
lentšu	khwepane	koloi	pshikologa	morutiši
nthoma	tlhako	letsogo	mooki	mošemane
lehlwa	tswalela	toropong	sekolo	sekotlelo

Moputso wa godimo, mantšu a _____.



Ditaba tša ka

Ngwala ka kgwekgwe ya gago ya
mamoratwa mo ngwageng.





Go Bala ka Bobedi



Ngwagola go nele pula e kgolo kudu.
Pula ye e be e e na ka sefako le phefo.
E be e le ya maatlakadibe. Mosadimogolo
Ngwalemong o ile a khunama ka dikhuru a
rapela. Ngwana wa gagwe Pshire le yena
a khunama. Bobedi ba ile ba rapela nako
e telele. Ka moragonanyana pula ya khula
lefase la tlala ka lethabo.



Na pula e kgolo e nele neng?


Go be go tletše meetse motseng wa bo
Ngwalemong. Dinoka di be di tletše wa go
falala, matamo le wona a phophoma ka
meetse. Kgoši Lengana o be a thabile kudu
ge Pshire le mmagwe ba rapeletše pula ya
maatlakadibe. O be a tseba gabotse gore
pula e be e tla dira meetsefula.




Na meetsefula ke eng?




Matlakala a go ripiwa







Re ka ithuta tše nti ka histori ya Afrika Borwa




ka go etela Robben Island.








Re ka itiriša o ka re re swara leeto la




go ralala Afrika Borwa?












Pele ga ge go e ba le mongwalo, batho ba




be ba botšana dilo ka moka tšeo ba bego



ba hloka go di tseba. Gape ba be ba





swanetše gore ba gopole tšeo ba di kwelego.







日	letšatši		
月	ngwedi		
木	mohlare		
山	thaba		
水	meetse		









Go ngwala go re thuša go abelana




dikgopolo tša rena le mantšu le batho bao




ba tla go ka morago ga rena.







Sipho o boditše koko, “Mokgalabje o




mpoditše gore ke bogele Khumbul’ekhay’a




le wena mo thelebišeneng.”







Bakgekolo ba babedi ba be ba




dutše fase ba bolela. Ba ile ba lla ba




gokarana ebile ba sega




sega gomme ba lla gape.







Kgale kgale go be gona ba le mokgekolo




yo mongwe yo a bego a fhlile mafelelong




a bophelo bja gagwe. O be a bile le




bophelo bja lethabo.







Ke ka lebaka leo, ge batho ba raka




maribiši go e ba le magotlo a mantši a go




ja dijo tša bona. Ebile go ba le dinoga tše




ntši tša go tla go ja magotlo.







Mmago Letago o mmoditše gore mmame




wa gagwe o a nyalwa ka maikhutšo a



Desemere gomme o nyaka gore Letago a



tle a ete pele ga ngwetši ka lenyalo.





Funda Wande

Reading for Meaning